

Xibukwana xa Makambelelo







GIREDI YA

1

XITSONGA

RIRIMI RA LE KAYA

KOTARA YA 1 & 2





Xibukwana xa Makambelelo

GIREIDI YA 1 | KOTARA YA 1 & 2

XITSONGA

Vundzeni

NKAMBELO WA NKHULUKO WO HLAYA HI NOMU: HI KU ANGARHELA	1
KOTARA YA 1	9
SWIKAMBELWANA SWA KOTARA YA 1 SWA NHN	10
FOMO YA NXOPAXOPO YA KOTARA YA 1	14
NONGOLOKO WA MAKAMBELELO WA KOTARA YA 1	15
KOTARA YA 2	21
SWIKAMBELWANA SWA KOTARA YA 2 SWA NHN	22
FOMO YA NXOPAXOPO YA KOTARA YA 2	26
NONGOLOKO WA MAKAMBELELO WA KOTARA YA 2	28
GIREIDI YA 1 ORF MAPHEPHA YO RIKHODAS	35



Nkambelo Wa Nkhuluko Wo Hlaya Hi Nomu: Hi Ku Angarhela

Swipimelo swa Nkhuluko wo Hlaya swa DBE swa Tigiredi ta Masungulo

Swipimelo swa DBE swi boxa kahle mivuyelo leyi languteriweke ya ku hela ka lembe rin'wana na rin'wana ra dyondzo:

Ririmi	Loko Giredi ya 1 yi hela, vadyondzi hinkwavo va fanele ku kota ku hlaya:	Loko Giredi ya 2 yi hela, vadyondzi hinkwavo va fanele ku kota ku hlaya:	Loko Giredi ya 3 yi hela, vadyondzi hinkwavo va fanele ku kota ku hlaya:
Xindebele HL	40 wa mmlm	20 wa mlm	35 wa mlm
Xixhosa HL	40 wa mmlm	20 wa mlm	35 wa mlm
Isizulu HL	40 wa mmlm	20 wa mlm	35 wa mlm
IsiSwati HL	40 wa mmlm	20 wa mlm	35 wa mlm
Xipedi HL	40 wa mmlm	40 wa mlm	60 wa mlm
Xisuthu HL	40 wa mmlm	40 wa mlm	60 wa mlm
Xitswana HL	40 wa mmlm	40 wa mlm	60 wa mlm
Xivhenda HL	40 wa mmlm	35 wa mlm	55 wa mlm
Xitsonga HL	40 wa mmlm	30 wa mlm	40 wa mlm
Xibunu HL	40 wa mmlm	50 wa mlm	80 wa mlm
Xinghexi HL	40 wa mmlm	50 wa mlm	70 wa mlm
Xinghexi FAL	a swi tirhi	30 wa mlm	50 wa mlm

mmlm = mipfumawulo ya maletere leyinene hi minete/ mlm = marito lamanene hi minete

GIREIDI YA 1 | NKAMBELO WA NKHULUKO WO HLAYA HI NOMU

NHLRP yi seketela xikongomelo xa DBE ku nyika matimba eka vadyondzisi ku nyika nseketelo lowu kongomisiweke eka vadyondzi hi tlhelo ra ku hlaya. Nseketelo lowu wu katsa swikambelwana leswi landzelaka swa nkhumuko wo hlaya hi nomu swa Giredi ya 1:

Grade / Kotara ya	60 wa tisekoni ta vutivi bya mpfumawulo ya maletere	60 wa tisekoni ta ku hlaya marito	60 / 180 wa tisekoni ta ku hlaya ndzimana	Swivutiso swa ku twisisa hi nomu
Giredi ya 1 Kotara ya 1	1.1.A (15 Mimpfum-awulo)	1.1.B (15 Marito)	a swi tirhi	a swi tirhi
Giredi ya 1 Kotara ya 2	1.2.A (30 Mimpfum-awulo)	1.2.B (30 Marito)	a swi tirhi	a swi tirhi
Giredi ya 1 Kotara ya 3	1.3.A (45 Mimpfum-awulo)	1.3.B (Mimpfum-awulo wa 45)	1.3.C	1.3.D (4 wa swivutiso)
Giredi ya 1 Kotara ya 4	1.4.A (60 Mimpfum-awulo)	1.4.B (Marito wa 45)	1.4.C	1.3.D (4 wa swivutiso)

Ku lulamisela Swikambelwana swa Nkhuluko wo Hlaya hi Nomu (NHN)

- Kotara yin'wana na yin'wana, u ta kuma tikhopi timbirhi ta xikambelo xin'wana na xin'wana xa NHN.
 - Khopi ya mudyondzisi – leswi swi katsa nhlayo ya mipfumawulo kumbe marito hi ntila.
 - Khopi ya mudyondzi – leyi tsariweke hi fonto leyi faneleke na sayizi ya fonto.
- Tilulamisele ku kamberwa hi ku hlanganisa tikhopi timbirhi ta xikambelo.
 - Leswi swi ku pfumelela ku tsala eka khopi ya mudyondzisi, kutani u yi sula yi basa ivi u tlhela u yi tirhisa.
 - Swi tlhela swi hlayisa khopi ya mudyondzi, leswaku xikambelo lexi fanaka xi ta tlhela xi tirhisiwa hi ku vuyelela.



Swikambelwana swa NHLRP swa NHN Ku twisisa endlelo ro thya mavito

1.1.A – ku kombisa **giredi**

1.1.A – ku kombisa **kotara**

1.1.A – ku kombisa **muxaka wa**


xikambelwana: ku hlaya mpfumawulo

Mafambiselo ya swikambelwana swa Nkhuluko wo Hlaya hi Nomu

1. Tshamisisa tlilasi hinkwayo va ri na nghingiriko wo tsariwa.
2. Vitana mudyondzi un'we hi nkarhi ku ta hlaya.
3. Nyika mudyondzi khopi ya xitshuriwa xa mudyondzi.
4. Rhiya xipimankarhi xa nkarhi lowu vekiweke.
5. Byela mudyondzi ku hlayela xitshuriwa ehenhla kufikela loko u vula leswaku a yima.
6. Byela mudyondzi ku tlula mipfumawulo/marito lama va nga swi kotiki ku ma hlaya hi xihatla.
7. Sungula xipimankarhi kutani u yingisela mudyondzi a hlaya.
8. Eka khopi ya xitshuriwa xa mudyondzi lexi laminetiweke, tirhisa makara leyi sulekaka ku tsala 'thonsi' eka xin'wana na xin'wana:
 - Mpfumawulo kumbe rito leri mudyondzi a ri hlayaka hi ku hoxeka
 - Mpfumawulo kumbe rito leri mudyondzi a ri tlulaka
 - Mpfumawulo kumbe rito leri mudyondzi a tekaka ku tlula 5 wa tisekondi ku ri hlaya
9. Endzhaku ka nkarhi lowu vekiweke, byela mudyondzi ku yima, kutani u tsala swokarhi hi mpfumawulo kumbe rito leri mudyondzi a ri hlayeke.
10. Xikambelo xa C, swikambelo swo hlaya tindzimana, swi endleriwe:
 - 60 wa tisekoni ku hlaya ndzimana, na
 - 180 wa tisekoni ku hlaya ndzimana
11. Tirhisa swikambelo leswi hi ndlela leyi landzelaka:
 - Endla Xikambelo xa C tanihi ntolovelo eka tisekoni ta 60 to sungula.
 - Eka tisekoni ta 60 to sungula, yingisela mudyondzi a hlaya hi rito leri tlakukeke u endla thonsi eka khopi ya wena ya xikambelo eka xihoxo xin'wana na xin'wana lexi endliweke.
 - Endzhaku ka 60 wa tisekoni, tsala noti ya rito ro hetelela leri mudyondzi a ri hlayaka hi 60 wa tisekoni.
 - Tirhisa datha leyi tanihi mbuyelo wa Xikambelo xa C.
12. Kutani, pfumelela mudyondzi ku ya emahlweni a hlaya ndzimana ya Xikambelo xa C ku ringana 120 wa tisekoni tin'wana, kumbe ku kondza a hlaya ndzimana hinkwayo.
13. Endzhaku ka sweswo, tirhisa Xikambelo xa D ku kambela ku twisisa ka nomu ka mudyondzi.
 - Vutisa mudyondzi xivutiso xin'wana na xin'wana u va pfumelela ku hlamula.
 - Loko va nga hlamuli ku nga si hela 5–10 wa tisekoni, yana eka xivutiso lexi landzelaka.
 - Loko mudyondzi a nga hetanga ku hlaya ndzimana, vutisa ntsena swivutiso leswi a nga ta kota ku swi hlamula.

Xikambelwana xa Nkhuluko wo Hlaya hi Nomu

Mafambiselo ya swikambelwana




Ku khakhuleta Nkhuluko wo Hlaya hi Nomu

1. Hlayela ntsengo lowu mudyondzi a wu fikeleleke.
 - Languta laha mudyondzi a heteleleke kona ku hlaya - tekela enhlokweni ntsengo lowu fikeleriweke eka ntila wolowo
 - Susa mipfumawulo kumbe marito man'wana na man'wana lama mudyondzi a nga ma hlayangiki eka ntila wo hetelela
 - Lowu hi wona ntsengo lowu fikeleriweke
2. Lexi landzelaka, susa nhlayo ya marito lama nga na 'mathonsi' kusuka eka ntsengo lowu fikeleriweke (marito lama hlayiweke hi ku hoxeka, lama tluriweke kumbe lama a tekeke nkarhi wo leha ku ma hlaya). Leswi swi ku nyika ntsengo lowu mudyondzi a wu fikeleleke.
3. Rhekhoda ntsengo wa mudyondzi wa theme.

Swipimelo swa NHN
na swikambelwana swa
pfuna swinene. Swi ndzi
nyika ku twisisa loku
nga erivaleni swa leswi
vadyondzi va mina va
faneleke ku swi fikelela
lembe leri!





Ku rhekhoda mivuyelo ya NHN

1. Nongoloko wu katsa *Maphepha ya Tirhekhodo* ta NHN.
2. Tikhopi ta xidijitali ta NHLRP NHN ta Maphepha ya Tirhekhodo ta kumeka eka webusayiti ya NECT.
3. Tirhisa maphepha lawa ya tirhekhodo ku rhekhoda mivuyelo hinkwayo ya NHN ya lembe hinkwaro.

Ku tirhisa Maphepha ya Mivuyelo na Tifomo ta Nxopaxopo

1. Nongoloko wu tlhela wu katsa *Fomo ya Nxopaxopo* ya NHN eka kotara yin'wana na yin'wana.
2. Leswi swi fanele ku tirhisiwa ku hlayisa swihoxo swa vadyondzi, hi swikongomelo swo lulamisa.
 - Tirhisa fomo leyi eka endlelo hinkwaro ro kambela.
 - Endla mfungho eka kholomo ya nhlayo leyi faneleke nkarhi wun'wana na wun'wana loko mudyondzi a endla xihoxo.
 - Loko se u hetile ku kambela, hlanganisa tinhlayo ta mpfumawulo wun'wana na wun'wana na rito rin'wana na rin'wana.
3. Rhangisa swihoxo leswi talaka ku va kona eka ku lulamisa hi ndlela leyi landzelaka:
 - **Mipfumawulo:** Dyondzisa mpfumawulo nakambe eka tlilasi hinkwayo. Kutani, eka mavhiki lama taka, tiyisisa leswaku u katsa mpfumawulo wolowo eka migingiriko yo hlanganisa, ku avanyisa na ku vumba marito.
 - **Marito:** Pfluxeta mipfumawulo eka rito na tlilasi hinkwayo. Pfluxeta vutshila byo hlanganisa na tlilasi hinkwayo. Kombela vadyondzi ha un'weun'we ku hlanganisa na ku avanyisa marito. Eka mavhiki lama taka, dzikisa mianakanyo eka migingiriko yo hlanganisa na ku vumba marito.
 - **Ku hlaya ndzimana:** Endla ku hlaya loku vuyeleriweke eka tsalwa rolero hi ndlela leyi landzelaka:
 - Hlaya tsalwa hi rito leri tlakukeke eka tlilasi, loko va ri karhi va landzelela eka tibuku ta vona.
 - Hlaya tsalwa swin'we na tlilasi, u modela rivilo na thoni.
 - Vitana mitlawa yo hambanahambana kumbe vadyondzi ku hlaya xiyenge xa tsalwa hi rito leri tlakukeke.
 - Eka mavhiki ma nga ni mangani lama taka, yana emahlweni u rhangisa ku hlaya loku vuyeleriweke eka matsalwa yo hambanahambana.
 - **Ku twisisa hi nomu:** Kambisisa xiphiso na ku nyika ku lulamisiwa hi ndlela leyi landzelaka:
 - **Loko vadyondzi va nga swi koti ku hlaya ndzimana hinkwayo, kumbe va karhatiwa hi marito yo tala:** Yana emahlweni u aka vuswikoti byo dekhoda na ku khuluka. Dyondzisa vadyondzi ku hlaya na ku hlanganisa mimpfumawulo, titolovete ku hlanganisa na ku avanyisa marito, ku endla ku hlaya loku vuyeleriweke ka matsalwa.
 - **Loko vadyondzi va nga twisisa leswi nga endzeni ka tindzimana:** Ku kongomisa eka ku aka ntvommarito na vutivi bya le ndzhaku. Hlaya switori swo tala etlilasini ya wena hilaha u nga kotaka hakona.
 - **Loko vadyondzi va landzela no twisisa ndzimana kambe va nga swi koti ku hlamula swivutiso:** Tinyiketele eka ku dyondzisa vuswikoti byo twisisa hi nkarhi wa ku hlaya loku avelaniwa. Hlamusela nhlamuselo ya xivutiso. Kombisa vadyondzi ndlela yo kuma nhlamulo ya xivutiso. Nyika vadyondzi ku titoloveta ko tala eku hlamuleni ka swivutiso hi nomu.
4. Tirhisa mivuyelo ku tivisa mitlawa ya wena ya ku hlaya hi ntlawa loku leteriweke eku sunguleni ka

GIREIDI YA 1 | NKAMBELO WA NKHULUKO WO HLAYA HI NOMU

kotara yin'wana na yin'wana.


- Veka vadyondzi lava nga na swikoro swa le henhla swin'we. Mitlawwa leyi yi nga ha va yikulunyana.
- Veka vadyondzi lava nga na swikoro swa le hansi swin'we. Ringeta leswaku mitlawwa leyi yi va leyitsongo hilaha swi kotekaka hakona.

5. Landzelerisa mivuyelo ya mudyondzi un'wana na un'wana eka tikotara hinkwato.


- Lemuka swikoro swa mudyondzi un'wana na un'wana eka swikambelwana swa kotara.
- Lemuka vadyondzi lava nga endliki nhluvuko kumbe lava tlhelelaka endzhaku.
- U ta fanela ku va na nkarhi wo engetela na vadyondzi lava, u tirha eka xiyimo lexi faneleke xa ku lulamisa swilo.

6. Lemuka swikoro swa nhlayoxikarhi swa tlilasi eka tikotara hinkwato. Loko u lemuka ku pfumaleka ka ku antswa kumbe ku ehla ka nhlayoxikarhi ka tlilasi hi ku angarhela, xiya leswi landzelaka:

- Anakanya hi nkarhi wo dyondzisa lowu lahlekeke kumbe lowu kavanyetiweke hi nkarhi wa kotara. Tsundzuka ku rhangisa tidyondzo ta ku hlaya ku ya emahlweni.



KOTARA YA 1





Swikambelwana swa Kotara ya 1 swa NHN

NHLRP NHN

Ririmi: Xitsonga

Xikambelwana 1.1.A

Khopi ya mudyondzisi

15 Mimpfum-awulo / 60 Tisekene

s	a	t	p	i	5
A	n	S	o	N	10
P	u	d	T	s	15

NHLRP NHN

Ririmi: Xitsonga

Xikambelwana 1.1.A

Khopi ya mudyondzi

s	a	t	p	i
A	n	S	o	N
P	u	d	T	s

NHLRP NHN

Ririmi: Xitsonga

Xikambelwana 1.1.B

Khopi ya mudyondzisi

15 Marito / 60 Tisekene

ama	mama	aba	baba	caca	5
bihi	hima	caci	biha	hama	10
caca	hahami	babaci	mama	cacaba	15

NHLRP NHN

Ririmi: Xitsonga

Xikambelwana 1.1.B

Khopi ya mudyondzi

ama	mama	aba	baba	caca
bihi	hima	caci	biha	hama
caca	hahami	babaci	mama	cacaba



Fomo ya Nxopaxopo ya Kotara ya 1

NHLRP NHN Ririmi: Xitsonga Gireidi ya 1 Kotara ya 1 Fomo ya Nxopaxopo		
Mimpfumawulo 1.1.A	Nhlayo ya Swihoxo	Ntsengo
a		
m		
b		
c		
h		
i		
m		
a		
b		
o		
c		
u		
h		
a		
m		
Marito 1.1.B	Nhlayo ya Swihoxo	Ntsengo
ama		
mama		
aba		
baba		
caca		
bihi		
hima		
caci		
biha		
hama		
bahama		
hahami		
babaci		
hamahami		
cacaba		



Nongoloko wa Makambelelo

Gireidi ya 1 Kotara ya 1

Nkunguhato wa Mudyondzisi wa Lembe na Lembe lowu Pfuxetiweke (Revised ATP) wu nyika modele wa Makambelelo lama Endleriwaka Exikolweni (MEE) eka kotara yin'wana na yin'wana. Hi ku ya hi leswi, vuswikoti na miehleketo leyi landzelaka swi fanele ku kamberiwa eka Kotara ya 1:

XIPHEMU	NTIRHO
 Ku yingisela na ku vulavula	Ku yingisela xitori lexi tolovelekeke. Tihela u hlamusela xitori ku katsa na timhaka hinkwato ta nkoka.
 Mipfumawulo	Ku kuma vuxaka bya mpfumawulo wun'we bya maletere man'wana – switwari na switatisi.
 Ku hlaya & Ntwisiso	Hlaya hi rito leri tlakukeke kusuka ebukwini hi ku landza vuswikoti bya yena. U vhumbha xitori hi ku tirhisa swifaniso. Ku landzelelana ka swiendlakalo swa 3 hi ku landzelelana loku faneleke.
 Ntivontsalo	U tsala maletere lamatsongo hi ndlela leyinene.
 Ku tsala	Dirowa xifaniso ku hundzisa rungula. Ku kopa nhlamu-selotsongo ya xifaniso na swivulwa.

Xikombiso Xa Mitirho Ya Makambelelo

- Mitirho leyi ya makambelelo yi endleriwile ku vumba xiphemu xa NHLRP.
- Laha swi faneleke, swikambelwana swa NHLRP swa NHN swi katsiwile tanihi xiphemu xa nongoloko wa makambelelo.
- Mitirho leyi ya makambelelo yi nga tirhisiwa tanihilaha yi nga hakona kumbe ku cinciwa ku fambelana na swilaveko swa Xifundza.



Ku yingisela na ku vulavula

Ku yingisela xitori lexi tolovelekeke.

Tihela u hlamusela xitori ku katsa na timhaka hinkwato ta nkoka.

Nghingiriko

- Endla leswi loko kotara yi ya eku heleni.
- Byela vadyondzi ku ehleketa hi xitori lexi va xi tsakelaka kusuka eka kotara.
- Hlamusela leswaku va ta ta va ta ku hlamusela xitori nakambe.

Swipimelo swa maendlelo

Byela vadyondzi leswaku loko va hlamusela xitori, va fanele ku:

- Hlamusela xitori hi ku landzelelana loku faneleke: leswi humeleleke kusungula, leswi landzeleke na swo hetelela
- Vula swilo kan'we: u nga swi phindhaphindhi
- Tiva leswi va nga ta swi vula: titolovete ku hlamusela xitori

Ku humelerisa

- Nyika vadyondzi timinete ti nga ri tingani ku ehleketa hi switori swa vona.
- Va pfumelele ku hundzuluka va vulavula va tihela va byela munghana wa vona xitori xa vona.
- Byela vadyondzi ku dirowa xifaniso lexi lebuliweke xa xiphemu xa xitori, loko u ri karhi u yingisela vadyondzi van'wana.
- Vitana vadyondzi hi un'weun'we ku ta hlamusela nakambe xitori lexi va xi tsakelaka.
- Kambela mudyondzi un'wana na un'wana hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Xivumbeko na nandzelelano	Mudyondzi u hlamusela swiphemu swa xitori hi nandzelelano lowu nga hoxeka.	Mudyondzi u hlamusela swiphemu swin'wana swa xitori hi nandzelelano lowu nga fanela.	Mudyondzi u hlamusela swiphemu swo tala swa xitori hi nandzelelano lowu nga fanela.	Mudyondzi u hlamusela xitori hi nandzelelano lowu nga fanela.
Ku khuluka	Mudyondzi nkarhi na nkarhi wa yimayima, a kanakana naswona u vuyeleda marito kumbe swivulwahava.	Mudyondzi mikarhi yin'wana wa yimayima, a kanakana naswona u vuyeleda marito kumbe swivulwahava.	Mudyondzi u hlamusela xitori hi nkhluko, u pfana a yimayimanyana, a kanakana kumbe ku vuyeleda marito kumbe swivulwahava.	Mudyondzi u hlamusela xitori hi nkhluko naswona hi ku titshemba, handle ko yimayima, ku kanakana kumbe ku vuyeleda marito kumbe swivulwahava.



Mipfumawulo

Ku kuma vuxaka bya mpfumawulo wun'we bya maletere man'wana (switwari na switatisi)

Nghingiriko

- Endla leswi emakumu ka kotara.
- Tirhisa Xikambelwana xa NHLRP xa NHN: 1.1.A

Ku humelerisa

- Vitana vadyondzi hi un'weun'we ku hetisa xikambelwana xa NHN, hi ku landza swiletelo.
- Tirhisa tafula ra hundzuluxo wa xivumbeko leri nga laha hansi ku hundzuluxela eka xiyimo xo karhi.

Nhlayo ya mipfumawulo leyi hlayiweke kahle	MPIMO WA VUSWIKOTI
1 – 4	1
5 – 8	2
9 – 12	3
13 – 15	4



Ku hlaya

Hlaya hi rito leri tlakukeke kusuka ebukwini hi ku landza vuswikoti bya yena.
Tirhisa marito lama tirhisiwaka ngopfua na mipfumawulo ku hlaya marito.

Nghingiriko

- Endla leswi emakumu ka kotara.
- Tirhisa Xikambelwana xa NHLRP xa NHN: 1.1.B

Ku humelerisa

- Vitana vadyondzi hi un'weun'we ku hetisa xikambelwana xa NHN, hi ku landza swiletelo.
- Tirhisa tafula ra hundzuluxo wa xivumbeko leri nga laha hansi ku hundzuluxela eka xiyimo xo karhi.

Nhlayo ya marito lama hlayiweke kahle	MPIMO WA VUSWIKOTI
1 – 4	1
5 – 8	2
9 – 12	3
13 – 15	4



Ntwisiso

Vhumba xitori hi ku tirhisa swifaniso.

Ku landzelelana ka swiendlakalo swinharhu hi ku landzelelana loku faneleke.

Nghingiriko

- Endla leswi eka kotara hinkwayo hi Ravunharhu hi nkarhi wa tidyondzo ta Vutshila byo Tumbuluxa byo Hlamusela xitori.
- Tirhisa tidyondzo leti nyikiweke eka nkunguhato wo Dyondzisa wa NHLRP.
- Tirhisa Bukukulu yo Hlaya ya NHLRP ya Kotara ya 1: Swifaniso swa Vutumbuluxi swo Hlamusela Switori (pheji ra 5, 9, 20, 34)

Ku humelerisa

- Loko vadyondzi va ri karhi va hetisa nghingiriko, rhendzeleka u yingisela nhlamulo ya mudyondzi un'wana na un'wana ya nghingiriko.
- Kambela mudyondzi un'wana na un'wana hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Ku fambelanisa xitori na xifaniso	Mudyondzi u tikeriwa ku vhumba xitori hi ku landza xifaniso. Ku ringeta ku endliwa eka ku kuma swimunhuhatwa kumbe mbango.	Mudyondzi u ringeta ku ringanisa xitori xa yena na xifaniso lexi. Swimunhuhatwa na/kumbe mbango swi thiyiwile mavito naswona swi katsiwile. Hambiswiritano, nxaxamelo wa swiendlakalo leswi vhumbiweke swi pfumala maehleketelelo lamanene kumbe lama tsakisaka.	Mudyondzi u fambelanisa xitori xa yena na xifaniso. Swimunhuhatwa na mbango swi thiyiwile mavito naswona swi katsiwile, na nxaxamelo wa swiendlakalo leswi twisisekaka swi vhumbiwile.	Mudyondzi u fambelanisa kahle xitori xa yena na xifaniso. Swimunhuhatwa na mbango swi thiyiwile mavito na ku hlamuseriwa, na nxaxamelo wa swiendlakalo leswi twisisekaka na leswi tsakisaka swi vhumbiwile.
Ku landzelelana ka swiendlakalo eka xitori	Mudyondzi u tsandzeka ku landzelelanisa swiendlakalo swihi na swihi hi ku landzelelana loku twisisekaka.	Mudyondzi u landzelelanisa swiendlakalo swa 1–2 hi ku landzelelana loku twisisekaka.	Mudyondzi u landzelelanisa swiendlakalo swa 2–3 hi ku landzelelana loku twisisekaka.	Mudyondzi u landzelelanisa swiendlakalo swa 3 kumbe ku tlula hi ku landzelelana loku twisisekaka.



Ntivontsalo

Ku tsala maletere lamatsongo hi ndlela leyinene.

Nghingiriko

- Endla leswi eka kotara hinkwayo hi nkarhi wa tidyondzo ta Ntivontsalo.
- Tirhisa tidyondzo leti nyikiweke eka nkunguhato wo Dyondzisa wa NHLRP.
- Hi nkarhi wa tidyondzo, rhendzeleka u langutisa vuswikoti bya vadyondzi bya ntivontsalo.
- Loko kotara yi ya eku heleni langutisa tibuku ta vadyondzi ku langutisa nhluvuko wa ntivontsalo.
- Kambela vadyondzi hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Ku vumbiwa ka maletere lamatsongo	Mudyondzi u tala ku tikeriwa ku tsundzuka masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere yo tala lamatsongo a ya vumbiwangi kahle kumbe ya hoxekile.	Mikarhi yin'wana mudyondzi wa tikeriwa ku tsundzuka masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere man'wana lamatsongo a ya vumbiwangi kahle kumbe ya hoxekile.	Mudyondzi u tiva masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere lamatsongo ya vumbiwile kahle kambe nyingiso wu nga nyikiwa eka ku hleleka.	Mudyondzi u tiva masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere lamatsongo ya vumbiwile hi ndlela leyinene na hi ndlela leyi baseke.



Ku tsala


Dirowa xifaniso ku hundzisa rungula.

Ku kopa nhlamuselotsongo ya xifaniso na swivulwa.


Nghingiriko

- Endla leswi hi nkarhi wa tidyondzo ta ku Tsala eka Vhiki ra 6, 7 kumbe 8.
- Tirhisa tidyondzo leti nyikiweke eka nkunguhato wo Dyondzisa wa NHLRP.
- Eku heleni ka dyondzo ya Ravuntlhanu hlengeleta tibuku ta vadyondzi leswaku ti ta kamberiwa.
- Kambela vadyondzi hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Xifaniso: ku va erivaleni na ku va na vusunguri	Xifaniso xa tika ku xi twisisa, kumbe a xi na vusunguri – xikombiso xa mudyondzisi xi kopiwire.	Xifaniso xa twisiseka naswona xi na vusunguri, hambileswi xi fanaka ni xikombiso.	Xifaniso xa olova ku xi twisisa, xa munhu hi xiyexe naswona xi na vusunguri.	Xifaniso xa olova ku xi twisisa, xa munhu hi xiyexe, xi na vusunguri naswona xa vutumbuluxi.
Nhlamuselotsongo ya xifaniso	Mudyondzi u tikeriwa ku kopa furemu ya nhlamu-selotsongo ya xifaniso, naswona a xi hetisi nhlamu-selotsongo ya xifaniso.	Mudyondzi u kopa furemu ya nhlamu-selotsongo ya xifaniso, kambe a xi hetisi nhlamu-selotsongo ya xifaniso, kumbe xi na swihoxo swo tala.	Mudyondzi u kopa furemu ya nhlamu-selotsongo ya xifaniso ivi a hetisa nhlamu-selotsongo ya xifaniso, kambe swi ri na swihoxo.	Mudyondzi u kopa furemu ya nhlamu-selotsongo ya xifaniso na ku hetisa nhlamu-selotsongo ya xifaniso hi ndlela leswi swi nga xiswona.



KOTARA YA 2





Swikambelwana swa Kotara ya 2 swa NHN

NHLRP NHN Ririmi: Xitsonga Xikambelwana 1.2.A Khopi ya mudyondzisi 30 Mimpfum-awulo / 60 Tisekene									
H	e	d	n	a	R	M	u	l	b ₁₀
N	W	F	R	p	i	o	k	g	c ₂₀
G	A	C	m	E	p	c	I	h	s ₃₀

NHLRP NHN									
Ririmi: Xitsonga									
Xikambelwana 1.2.A									
Khopi ya mudyondzi									
H	e	d	n	a	R	M	u	l	b
N	w	F	R	p	i	o	k	g	c
G	A	C	m	E	p	c	I	h	s

NHLRP NHN										
Ririmi: Xitsonga										
Xikambelwana 1.2.B										
Khopi ya mudyondzisi										
30 Marito/ 60 Tisekene										
mila	nela	hima	hela	cina	manana	hahani	cinela	hawula	ganama	10
ntokoto	mbetetela	gweviwa	twisiseka	xikweleti	bula	saka	holo	nona	wisa	20
maboboma	delelana	gaweni	banana	ololoka	xipuku	foroko	huwelela	gireme	kufumela	30

NHLRP NHN Ririmi: Xitsonga Xikambelwana 1.2.B Khopi ya mudyondzi									
mila	nela	hima	hela	cina	manana	hahani	cinela	hawula	ganama
ntokoto	mbetetela	gweviwa	twisiseka	xikweleti	bula	saka	holo	nona	wisa
maboboma	delelana	gaweni	banana	ololoka	xipuku	foroko	huwelela	gireme	kufumela



Fomo ya Nxopaxopo ya Kotara ya 2

NHLRP NHN

Ririmi: Xitsonga

Gireidi ya 1 Kotara ya 2

Fomo ya Nxopaxopo

Mimpfumawulo 1.2.A	Nhlayo ya Swihoxo	Ntsengo
H		
e		
d		
n		
a		
R		
M		
u		
l		
b		
N		
W		
F		
R		
p		
i		
o		
k		
g		
c		
G		
A		
C		
m		
E		
p		
c		
l		
h		
s		

GIREIDI YA 1 | FOMO YA NXOPAXOPO YA KOTARA YA 2

NHLRP NHN Ririmi: Xitsonga Gireidi ya 1 Kotara ya 2 Fomo ya Nxopaxopo		
Marito 1.2.B	Nhlayo ya Swihoxo	Ntsengo
mila		
nela		
hima		
hela		
cina		
manana		
hahani		
cinela		
hawula		
ganama		
ntokoto		
mbetetela		
gweviwa		
twisiseka		
xikweleti		
bula		
saka		
holo		
nona		
wisa		
maboboma		
delelana		
gaweni		
banana		
ololoka		
xipuku		
foroko		
huwelela		
gireme		
kufumela		



Nongoloko wa Makambelelo

Gireidi ya 1 Kotara ya 2

Nkunguhato wa Mudyondzisi wa Lembe na Lembe lowu Pfuxetiweke (ATP leyi Pfuxetiweke) wu nyika modele wa Makambelelo lama Endleriwaka Exikolweni (MEE) eka kotara yin'wana na yin'wana. Hi ku ya hi leswi, vuswikoti na miehleketo leyi landzelaka swi fanele ku kamberiwa eka Kotara ya 1:

XIPHEMU	NTIRHO
 Ku yingisela na ku vulavula	Ku yingisela xitori lexi tolovelekeke. Hlamusela xitori nakambe. Ku kuma mhakakulu.
 Mipfumawulo	Ku kuma vuxaka bya mpfumawulo wun'we bya maletere man'wana – switwari na switatisi.
 Ku hlaya & Ntwisiso	Hlaya hi rito leri tlakukeke kusuka ebukwini hi ku landza vuswikoti bya yena. Tirhisa marito lama tirhisiwaka ngopfu na mipfumawulo ku hlaya marito. U vhumbha xitori hi ku tirhisa swifaniso. Hlamusela xitori hi ku boxa swimunhuhatwa na mhakakulu.
 Ntivontsalo	U tsala maletere lamatsongo hi ndlela leyinene.
 Ku tsala	Tsala marito hi ku tirhisa mipfumawulo leyi dyondziweke. U hoxa xandla hi miehleketo eka xitori xa tlilasi.

XIKOMBISO XA MITIRHO YA MAKAMBELELO

- Mitirho leyi ya makambelelo yi endleriwile ku vumba xiphemu xa NHLRP.
- Laha swi faneleke, swikambelwana swa NHLRP swa NHN swi katsiwile tanihi xiphemu xa nongoloko wa makambelelo.
- Mitirho leyi ya makambelelo yi nga tirhisiwa tanihilaha yi nga hakona kumbe ku cinciwa ku fambelana na swilaveko swa Xifundza.



Ku yingisela na ku vulavula

Ku yingisela xitori lexi tolovelekeke.

Hlamusela xitori nakambe.

Ku kuma mhakakulu.

Nghingiriko

- Endla leswi eka kotara hinkwayo hi nkarhi wa ku Hlaya Swin'we.
- Emakumu ka dyondzo, vitana vadyondzi va nga ri vangani ha un'weun'we ku ta eka desika ra wena.
- Kombela mudyondzi un'wana na un'wana ku tlhela a hlamusela xitori nakambe, kutani a hlamula swivutiso leswi landzelaka:
 - a. Xana u ehleketa leswaku xitori lexi a xi vulavula hi yini?
 - b. Xana u dyondzile yini eka xitori lexi?

Swipimelo swa maendlelo

Byela vadyondzi leswaku loko va hlamusela xitori, va fanele ku:

- Hlamusela xitori hi ku landzelelana loku faneleke: leswi humeleleke kusungula, leswi landzeleke na swo hetelela
- Vula swilo kan'we: u nga swi phindhaphindhi
- Kambela mudyondzi un'wana na un'wana hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Xivumbeko na nandzelelano	Mudyondzi u hlamusela swiphemu swa xitori hi nandzelelano lowu nga hoxeka.	Mudyondzi u hlamusela swiphemu swin'wana swa xitori hi nandzelelano lowu nga fanela.	Mudyondzi u hlamusela swiphemu swo tala swa xitori hi nandzelelano lowu nga fanela.	Mudyondzi u hlamusela xitori hi nandzelelano lowu nga fanela.
Ku khuluka	Mudyondzi nkarhi na nkarhi wa yimayima, a kanakana naswona u vuyelela marito kumbe swivulwahava.	Mudyondzi mikarhi yin'wana wa yimayima, a kanakana naswona u vuyelela marito kumbe swivulwahava.	Mudyondzi u hlamusela xitori hi nkhluko, u pfana a yimayimanyana, a kanakana kumbe ku vuyelela marito kumbe swivulwahava.	Mudyondzi u hlamusela xitori hi nkhluko naswona hi ku titshemba, handle ko yimayima, ku kanakana kumbe ku vuyelela marito kumbe swivulwahava.
Ku kuma mhakakulu	Mudyondzi a nga swi koti ku kuma mhakakulu ya xitori, hambiloko a seketeriwa hi mudyondzisi.	Mudyondzi u kuma mhakakulu ya xitori hi nseketelo kusuka eka mudyondzisi.	Mudyondzi u kuma mhakakulu ya xitori, kambe hi ku kanakana ko karhi.	Mudyondzi hi ku titshemba u kuma mhakakulu ya xitori.



Mipfumawulo

Ku kuma vuxaka bya mpfumawulo wun'we bya maletere man'wana (switwari na switatisi).

Nghingiriko

- Endla leswi emakumu ka kotara.
- Tirhisa Xikambelwana xa NHLRP xa NHN: 1.2.A

Ku humelerisa

- Vitana vadyondzi hi un'weun'we ku hetisa xikambelwana xa NHN, hi ku landza swiletelo.
- Tirhisa tafula ra hundzuluxo wa xivumbeko leri nga laha hansi ku hundzuluxela eka xiyimo xo karhi.

Nhlayo ya mipfumawulo leyi hlayiweke kahle	MPIMO WA VUSWIKOTI
1 - 8	1
9 - 15	2
16 - 23	3
24 - 30	4



Ku hlaya

Hlaya hi rito leri tlakukeke kusuka ebukwini hi ku landza vuswikoti bya yena.
Tirhisa marito lama tirhisiwaka ngopfu na mipfumawulo ku hlaya marito.

Nghingiriko

- Endla leswi emakumu ka kotara.
- Tirhisa Xikambelwana xa NHLRP xa NHN: 1.1.B

Ku humelerisa

- Vitana vadyondzi hi un'weun'we ku hetisa xikambelwana xa NHN, hi ku landza swiletelo.
- Tirhisa tafula ra hundzuluxo wa xivumbeko leri nga laha hansi ku hundzuluxela eka xiyimo xo karhi.

Nhlayo ya marito lama hlayiweke kahle	MPIMO WA VUSWIKOTI
1 - 4	1
9 - 15	2
16 - 23	3
24 - 30	4



Ntwisiso

Vhumba xitori hi ku tirhisa swifaniso.

Hlamusela xitori hi ku boxa swimunhuhakwa na mhakakulu.

Nghingiriko ya 1

- Endla leswi eka kotara hinkwayo hi Ravunharhu hi nkarhi wa tidyondzo ta Vutshila byo Tumbuluxa byo Hlamusela xitori.
- Tirhisa tidyondzo leti nyikiweke eka nkunguhato wo Dyondzisa wa NHLRP.
- Tirhisa NHLRP ya kotara ya 2 ya Bukukuku yo Hlaya: Swifaniso swa Vutshila byo Hlamusela Switori (mapheji ya 50, 64, 78 kumbe 92).

Ku humelerisa

- Loko vadyondzi va ri karhi va hetisa nghingiriko, rhendzeleka u yingisela nhlamulo ya mudyondzi un'wana na un'wana ya nghingiriko.
- Kambela mudyondzi un'wana na un'wana hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Ku fambelanisa xitori na xifaniso	Mudyondzi u tikeriwa ku vhumba xitori hi ku landza xifaniso. Ku ringeta ku endliwa eka ku kuma swimunhuhakwa kumbe mbango.	Mudyondzi u ringeta ku ringanisa xitori xa yena na xifaniso lexi. Swimunhuhakwa na/kumbe mbango swi thiyiwile mavito naswona swi katsiwile. Hambiswiritano, nxaxamelo wa swiendlakalo leswi vhumbiweke swi pfumala maehleketelelo lamanene kumbe lama tsakisaka.	Mudyondzi u fambelanisa xitori xa yena na xifaniso. Swimunhuhakwa na mbango swi thiyiwile mavito naswona swi katsiwile, na nxaxamelo wa swiendlakalo leswi twisisekaka swi vhumbiwile.	Mudyondzi u fambelanisa kahle xitori xa yena na xifaniso. Swimunhuhakwa na mbango swi thiyiwile mavito na ku hlamuseriwa, na nxaxamelo wa swiendlakalo leswi twisisekaka na leswi tsakisaka swi vhumbiwile.

Nghingiriko ya 2

- Endla leswi eka kotara hinkwayo hi nkarhi wa ku Hlaya Swin'we.
- Emakumu ka dyondzo, vitana vadyondzi va nga ri vangani ha un'weun'we ku ta eka desika ra wena.
- Vutisa xichudeni xin'wana na xin'wana swivutiso leswi landzelaka:
 - a. Xana i va mani swimunhuhakwankulu eka xitori? Nyika mavito ya swona kumbe u swi hlamusela.
 - b. Xana u ehleketa leswaku xitori lexi a xi vulavula hi yini?

GIREIDI YA 1 | NONGOLOKO WA MAKAMBELELO

c. Xana u dyondzile yini eka xitori lexi?

- Kambela mudyondzi un'wana na un'wana hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Ku hlamusela ximunhuhatwa	Mudyondzi u tikeriwa ku kuma kumbe ku hlamusela xin'we xa swimunhuhatwa.	Mudyondzi u kuma kumbe ku hlamusela swin'wana swa swimunhuhatwa.	Mudyondzi u tiva swimunhuhatwa hinkwaswo, kambe hi ku kanakana ko karhi.	Mudyondzi hi ku titshemba u kuma swimunhuhatwa hinkwaswo.
Ku kuma mhakakulu	Mudyondzi a nga swi koti ku kuma mhakakulu ya xitori, hambiloko a seketeriwa hi mudyondzisi.	Mudyondzi u kuma mhakakulu ya xitori hi nseketelo kusuka eka mudyondzisi.	Mudyondzi u kuma mhakakulu ya xitori, kambe hi ku kanakana ko karhi.	Mudyondzi hi ku titshemba u kuma mhakakulu ya xitori.



Ntivontsalo

U tsala maletere lamatsongo hi ndlela leyinene.

Nghingiriko

- Endla leswi eka kotara hinkwayo hi nkarhi wa tidyondzo ta Ntivontsalo.
- Tirhisa tidyondzo leti nyikiweke eka nkunguhato wo Dyondzisa wa NHLRP.
- Hi nkarhi wa tidyondzo, rhendzeleka u langutisa vuswikoti bya vadyondzi bya ntivontsalo.
- Loko kotara yi ya eku heleni langutisa tibuku ta vadyondzi ku langutisa nhluvuko wa ntivontsalo.
- Kambela vadyondzi hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Ku vumbiwa ka maletere lamatsongo	Mudyondzi u tala ku tikeriwa ku tsundzuka masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere yo tala lamatsongo a ya vumbiwangi kahle kumbe ya hoxekile.	Mikarhi yin'wana mudyondzi wa tikeriwa ku tsundzuka masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere man'wana lamatsongo a ya vumbiwangi kahle kumbe ya hoxekile.	Mudyondzi u tiva masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere lamatsongo ya vumbiwile kahle kambe nyingiso wu nga nyikiwa eka ku hleleka.	Mudyondzi u tiva masungulo lamanene na laha a faneleke ku ya kona. Maletere lamatsongo ya vumbiwile hi ndlela leyinene na hi ndlela leyi baseke.



Ku tsala

Tsala marito hi ku tirhisa mipfumawulo leyi dyondziweke.
U hoxa xandla hi miehleketo eka xitori xa tlilasi.

Nghingiriko ya 1

- Eka Mavhiki ya 2–7 hi Ravuntlhanu, vadyondzi va hetisa nghingiriko wo Aka Rito hi ku tirhisa mipfumawulo eka Bukukulu yo Hlaya, mapheji: 53, 67, 75, 81 na 89.
- Eku heleni ka tidyondzo ta Ravuntlhanu hlengeleta tibuku ta vadyondzi leswaku ti ta kamberiwa.
- Kambela vadyondzi hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Nhlayo ya marito lamanene lama vumbiweke vhiki rin'wana ni rin'wana	Hi nhlayoxikarhi, mudyondzi u vumba marito ya 0–3 vhiki rin'wana na rin'wana. A ku na ku andza ka xiviri ka nhlayo ya marito hi ku famba ka nkarhi.	Hi nhlayoxikarhi, mudyondzi u vumba exikarhi ka 4–6 wa marito hi vhiki. Ku ni ku andza ko karhi ka nhlayo ya marito hi ku famba ka nkarhi.	Hi nhlayoxikarhi, mudyondzi u vumba exikarhi ka 6–8 wa marito hi vhiki. Ku ni ku andza ko karhi ka nhlayo ya marito hi ku famba ka nkarhi.	Hi nhlayoxikarhi, mudyondzi u vumba marito ya 7 kumbe ku tlula hi vhiki. Ku ni ku andza loku nga erivaleni ka nhlayo ya marito hi ku famba ka nkarhi.
Mphilungano wa marito lama vumbiweke	Mudyondzi u vumba marito yo koma, yo olova hi ku tirhisa tefonimi leti tolovelekeke. Ku na swihoxo swo tala kumbe marito lama nga helelangiki.	Mudyondzi u vumba marito yo koma, yo olova hi ku tirhisa tefonimi leti tolovelekeke. Ku na swihoxo swi nga ri swingani kumbe marito lama nga helelangiki.	Mudyondzi u vumba marito yo olova no mpfilungana hi ku tirhisa tefonimi leti tolovelekeke na letintshwa. Ku na swihoxo swin'wana kumbe marito lama nga helelangiki.	Mudyondzi u vumba marito yo olova no mpfilungana hi ku tirhisa tefonimi leti tolovelekeke na letintshwa. Mudyondzi a nga tali ku endla xihoxo.

GIREIDI YA 1 | NONGOLOKO WA MAKAMBELELO

Nghingiriko ya 2

- Endla leswi hi nkarhi wa tidyondzo ta ku tsala hi Ravunharhu eka Mavhiki ya 5, 6 kumbe 7.
- Tirhisa tidyondzo leti nyikiweke eka nkunguhato wo Dyondzisa wa NHLRP.
- Lemuka ku hoxa xandla ka vadyondzi hi nkarhi wa xiteji xo kunguhata xa tidyondzo.
- Kambela vadyondzi hi ku tirhisa rhubiriki leyi landzelaka.

RHUBIRIKI	LEVHELE YA 1	LEVHELE YA 2	LEVHELE YA 3	LEVHELE YA 4
Ku hoxa xandla hi miehleketo eka xitori xa tlilasi	Mudyondzi wa kanakana ku nyikela miehleketo hi ku swi tsakela. Loko u vutisiwile hi ku kongoma, miehleketo yo tala yi pimiwile hi ku va yi ri erivaleni na / kumbe ku va ya masungulo.	Mudyodzi u hisekela ku hoxa xandla hi miehleketo naswona mikarhi yin'wana wa tikukumuxa. Miehleketo yin'wana ya mudyondzi i ku vuyelela ka miehleketo ya khale kumbe yi pimiwile hi masungulo.	Mudyondzi u na vuxaka lebyinene bya ntshamisano naswona u hoxa xandla eka miehleketo handle ko tikukumuxa. Miehleketo yin'wana ya mudyondzi yi nga ha va yi ri na swipimelo eka masungulo kumbe yi nga ri erivaleni.	Mudyondzi u na vuxaka lebyinene bya ntshamisano naswona u hoxa xandla eka miehleketo handle ko tikukumuxa. Miehleketo ya mudyondzi yi tala ku va ya masungulo naswona yi le rivaleni.

Gireidi ya 1 Xipimavuswikoti xa: 40 wa mmlm

35

GIREIDI YA 1 | GIREIDI YA 1 ORF MAPHEPHA YO RIKHODAS

[illegible]

GIREIDI YA 1 | GIREIDI YA 1 ORF MAPHEPHA YO RIKHODAS

NHLRP NHN

Ririmi: Xitsonga

Gireidi ya 1

Maphepha ya Tirhekhodo ya NHN: Ku Hlaya Tindzimana & Ntwisiso wa swa nomu

[illegible]



NHLRP | National Home Language Reading Programme “